

## PREDLOG

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG“, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od \_\_\_\_\_ 2026. godine, donijela je

### **ODLUKU O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH OD-LUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE PROTIV OD-REĐENIH LICA I SUBJEKATA S OBZIROM NA STANJE U REPUBLICI TUNISU**

#### **Član 1**

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere protiv određenih lica i subjekata s obzirom na stanje u Republici Tunisu, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2011/72/ZVBP od 31. januara 2011. godine, 2011/79/ZVBP od 4. februara 2011. godine, 2012/50/ZVBP od 27. januara 2012. godine, 2012/724/ZVBP od 26. novembra 2012. godine, 2013/72/ZVBP od 31. januara 2013. godine, 2013/409/ZVBP od 30. jula 2013. godine, 2014/49/ZVBP od 30. januara 2014. godine, 2015/157/ZVBP od 30. januara 2015. godine, 2016/119/ZVBP od 28. januara 2016. godine, 2017/153/ZVBP od 27. januara 2017. godine, 2018/141/ZVBP od 29. januara 2018. godine, 2019/135/ZVBP od 28. januara 2019. godine, 2020/117/ZVBP od 27. januara 2020. godine, 2021/55/ZVBP od 22. januara 2021. godine, 2022/118/ZVBP od 27. januara 2022. godine, 2022/154/ZVBP od 3. februara 2022. godine, 2022/1367/ZVBP od 4. avgusta 2022. godine, 2022/2086/ZVBP od 27. oktobra 2022. godine, 2023/159/ZVBP od 23. januara 2023. godine, 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine, 2024/421/ZVBP od 29. januara 2024. godine, 2024/2664/ZVBP od 8. oktobra 2024. godine, 2025/155/ZVBP od 27. januara 2025. godine i 2026/239/ZVBP od 29. januara 2026. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 101/2011 od 4. februara 2011. godine, 1100/2012 od 26. novembra 2012. godine, 517/2013 od 13. maja 2013. godine, 735/2013 od 30. jula 2013. godine, 81/2014 od 30. januara 2014. godine, 2015/147 od 30. januara 2015. godine, 2016/111 od 28. januara 2016. godine, 2017/149 od 27. januara 2017. godine, 2018/137 od 29. januara 2018. godine, 2019/132 od 28. januara 2019. godine, 2019/1163 od 5. jula 2019. godine, 2020/115 od 27. januara 2020. godine, 2021/49 od 22. januara 2021. godine, 2022/113 od 27. januara 2022. godine, 2022/149 od 3. februara 2022. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2022/1356 od 4. avgusta 2022. godine, 2022/2073 od 27. oktobra 2022. godine, 2023/156 od 23. januara 2023. godine, 2023/2694 od 27. novembra 2023. godine, 2024/426 od 29. januara 2024. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2024/2663 od 8. oktobra 2024. godine i 2026/238 od 29. januara 2026. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

#### **Član 2**

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0072-20260131&qid=1776236960445> od 31. januara 2026. godine, kao i za pristup odluci 2026/239/ZVBP od 29. januara 2026. godine iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, koja do momenta donošenja ove odluke nije inkorporirana u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njome mijenja ili dopunjava: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32026D0239&qid=1776683222382>.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/101/2026-01-31> od 31. januara 2026. godine.

### **Član 3**

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

### **Član 4**

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

### **Član 5**

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

### **Član 6**

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;
- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;
- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije iz člana 1 ove odluke;
- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

### **Član 7**

Ova odluka će se primjenjivati do 31. januara 2027. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

### **Član 8**

Tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke biće objavljen na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

### **Član 9**

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

### **Član 10**

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Republici Tunisu („Službeni list CG”, broj 96/23).

### **Član 11**

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

**Broj:** \_\_\_\_\_  
**Podgorica,** \_\_\_\_\_ **2026. godine**

**Vlada Crne Gore**

**Predsjednik,  
mr Miloško Spajić**